

CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
**Sekretarijat za urbanizam
i održivi razvoj**

Broj: 06-062-U-451/136/20-2017.
Budva, 13.03.2018. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući u ponovnom postupku po rješenju Glavnog administratora Opštine Budva, broj 12-01-u-278/4, od 09.01.2018. godine, na osnovu člana 91, stav 1 i člana 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RCG", broj 60/03 i "Službeni list CG", broj 32/11),
d o n o s i

R J E Š E N J E

1. ODOBRAVA SE »KENMER« D.O.O. BUDVA, MITROVIĆ BRANKU, MITROVIĆ DEJANU, MITROVIĆ DRAGINJI, MITROVIĆ IVANU, MITROVIĆ NIKOLI, MITROVIĆ VELJKU i nasljednicima pok. MITROVIĆ STANKA, izgradnja stambenog objekta (**faza II**), na dijelu urbanističke parcele br. 226, koju čini kat. parcela br. 835/1 i dio kat. parcele br. 835/5, sve KO Sveti Stefan, u zahvatu DUP-a »Pržno - Kamenovo« - I dio »Pržno - Podličak«, a u svemu prema Idejnom projektu, br. IP25, koji je izradio »Kalos« d.o.o. Budva, evidentiran od strane ovog Sekretarijata, pod br. 74/2017 i Revizijom idejnog projekta, br. 68-04/17, koju je izradio »Tria« d.o.o. Budva, bruto površine objekta: Nadzemne etaže: 1.083,08 m² (Prizemlje: 270,77 m² + I Sprat: 270,77 m² + II Sprat: 270,77 m² + Potkrovlje: 270,77 m²) + Podrum: 135,20 m² + Suteran - garaže: 441,45 m², spratnosti objekta: Po+S-garaže+P+2+Pk.

2. **Građenje objekata iz tačke 1 ovog rješenja investitor može započeti na osnovu ove građevinske dozvole i revidovanog glavnog projekta.**

3. Investitor je dužan da građenje objekata započne u roku od dvije godine od dana izdavanja građevinske dozvole, jer mu u suprotnom prestaje pravo građenja objekata po izdatoj građevinskoj dozvoli.

4. Investitor mora završiti radove na objektima u roku od tri godine od dana pravosnažnosti građevinske dozvole.

5. Investitor je dužan da na mjesto izgradnje objekata istakne tablu sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli (broj i datum rješenja, podaci o investitoru, izvođaču radova, licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju, vodećem projektantu, nadzornom organu, roku završetka radova i dr.) u roku od sedam dana od dana izdavanja građevinske dozvole.

6. Investitor je dužan da sedam dana prije početka građenja objekata prijavi radove nadležnom inspekcijском organu, uz obavezu da im dostavi revidovani glavni projekat u digitalnoj formi (član 105 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata).

7. Investitor je dužan da prije početka građenja objekata obezbijedi obilježavanje lokacije, regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija.

8. Investitor je dužan da, prije početka korišćenja objekata, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka radova.

9. **Obaveza investitora je da prilikom izdavanja upotrebne dozvole ovom Sekretarijatu dostavi potvrdu o izmirenim obavezama shodno Ugovoru o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, broj 01-2045/1, od 24.07.2017. godine.**

O b r a z l o ž e n j e

Ovaj Sekretarijat, postpajući po zahtjevu Snežane Vidaković, punomoćnika »KENMER« .do.o. Budva, Mitrović Branka, Mitrović Dejana, Mitrović Draginje, Mitrović Ivana, Mitrović Nikole, Mitrović Veljka i nasljednika pok.Mitrović Stanka, broj 06-062-U-451/1, od 20.05.2017. godine, podnietog za izgradnju stambenog objekta (faza II), na dijelu urbanističke parcele br. 226, koji čine kat.parcela broj 835/1 i dio kat.parcele br. 835/5 sve KO Sveti Stefan, u zahvatu DUP-a »Pržno - Kamenovo« - I dio »Pržno - Podličak«, donio je Rješenje broj 06-062-U-451/136, od 02.11.2017. godine , kojim je imenovanim odobrena predmetna izgradnja stambenog objekta, na dijelu urbanističke parcele br. 226, u svemu prema Idejnom projektu, br. IP25, koji je izradio »Kalos« d.o.o. Budva, evidentiran od strane ovog Sekretarijata, pod br. 74/2017 i Revizijom idejnog projekta, br. 68-04/17, koju je izradio »Tria« d.o.o. Budva, bruto površine objekta: Nadzemne etaže: 1.083,08 m² (Prizemlje: 270,77 m² + I Sprat: 270,77 m² + II Sprat: 270,77 m² + Potkrovlje: 270,77 m²) + Podrum: 135,20 m² + Suteran - garaže: 441,45 m², spratnosti objekta: Po+S-garaže+P+2+Pk.

Na predmetno rješenje izjavili su žalbe Glavnom administratoru Opštine Budva Danilović Žarko iz Budve, »MONTE GRADNJA INC« d.o.o. Budva, koju zastupa punomoćnik advokat Maja Zeković iz Podgorice i Mitrović Radivoje iz Pržnog.

Postupajući po predmetnim žalbama Glavni administrator donio je rješenje, broj 12-01-u-278/4, od 09.01.2018. godine, kojim je usvojio žalbe, a poništio rješenje ovog Sekretarijata, broj 06-062-U-451/136, od 02.11.2017. godine i predmet vratio ovom organu na ponovni postupak i odlučivanje.

U obrazloženju rješenja Glavnog administratora, ovom organu dati su uputi u cilju otklanjanja bitnih povreda pravila postupka, tako što je navedeno: » Imajući u vidu da se u konkretnom slučaju radi o složenoj upravnoj stvari, u kojoj učestvuje više stranaka sa suprotnim interesima, službeno lice koje vodi postupak moralo je održati usmenu raspravu.....«.

Prema datom uputstvu u skladu sa odredbama člana 141 stav 1 tačka 1 Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RCG", broj 60/03 i "Službeni list CG", broj 32/11), ovaj organ održao je usmenu raspravu, zakazanu za dan 19.02.2018. godine, o čemu je sačinjen zapisnik, koji je dio dokumentacije predmetne građevinske dozvole.

Usmenoj raspravi, pored uredno pismeno pozvanih lica Nataše Kostić, punomoćnika »KENMER« d.o.o. Budva, Danilović Žarka, Mitrović Radivoja i Jelene Čordarov, punomoćnika »MONTE GRADNJA INC« d.o.o. Budva, prisustvovali su i Mitrović Veljko, Mitrović Nikola, Mitrović Branko, Mitrović Ivan i Mitrović Dejan, svi iz Pržnog.

Upoznati sa predmetom, razlozima zakazivanja i vođenja usmene rasprave, imenovani, tj. podnosioci žalbi u svojim izjavama ostali su pri svojim zahtjevima, tj. potražujući novčane naknade po osnovu neispunjenih ugovornih odnosa koje su imali sa drugom ugovornom strankom »MONTE GRADNJA INC« d.o.o. Budva, čiji je suosnivač i Izvršni direktor Čordarov Teodor i zastupnik - suosnivač Nikolić Željko (Otpravak izvornika notarskog zapisa sporazumovansudskog poravnjanja između ugovornih strana).

Potraživanje podnosioca žalbe Danilović Žarka odnosi se na ugovornu obavezu potraživanja po građevinskim dozvolama izdatim od strane ovog Sekretarijata (za objekat - **faza I** i objekat - **faza V**), rješenje broj 06-02-U-886/36/2, od 07.06.2013. godine i rješenje broj 06-02-U-888/198, od 09.12.2013. godine, kojima je odobrena izgradnja objekata, na dijelu urbanističke parcele br. 226, a koje su izdate na ime nosioca prava sukorišćenja kat.parcele 835 i kat. parcele 836 KO Sveti Stefan, tj. prvu ugovornu stranu (Mitrović Stanka, Draginju, Nikolu, Branka, Dejana, Ivana i Veljka), a čiji je investitor »MONTE GRADNJA INC« d.o.o. Budva.



Elaborat originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu (bruto građevinske površine objekta br. 1 i objekta br. 2, na kat.parceli 835/1 KO Sveti Stefan, broj 59/17, od 06.06.2017. godine i broj 60/17, od 30.05.2017. godine, urađeni od strane »Geo&Arh Projekt» d.o.o. iz Podgorice, koji čine sastavni dio Idejnog rješenja UP 226, DUP "Pržno - Kamenovo"- I dio "Pržno - Podličak", pokazali su odstupanja koja su bila bitna činjenica za ovaj organ, zbog sprovođenja postupka za izdavanje predmetne građevinske dozvole i davanja saglasnosti na pomenuto Idejno rješenje UP 226 - URŠ br. 32/06/17, od 08.06.2017. godine, u kojem su prikazani svi objekti sa tačnim urbanističkim parametrima, na čemu je u toku cijelog postupka insistirano od strane ovog organa, što potvrđuju obavještenja slata investitorima, dana 22.06.2017. godine, dana 04.07.2017. godine i dana 28.09.2017. godine, sa zahtjevom da se uskladi priložena dokumentacija sa parametrima iz DUP-a i Zakonom.

Nakon svega naprijed utvrđenog u ponovnom postupku na usmenoj raspravi u postupku koji je prethodio izdavanju građevinske dozvole - rješenja, broj 06-062-U-451/136, od 02.11.2017. godine, ovaj organ je pribavio od investitora potrebnu traženu dokumentaciju, kao i dokumentaciju pribavljenu po službenoj dužnosti i to:

- urbanističko-tehničke uslove, broj 06-061-1916/2, od 07.12.2016. godine,
- izvod iz DUP-a »Pržno - Kamenovo I dio, Pržno - Podličak«,
- Elaborat o geotehničkim svojstvima terena za potrebe izgradnje stambeno-apartmanskih objekata na urbanističkim parcelama br. 226 i 224, koje čine katastarske parcele br. 834, 835 i 835/1 KO Sveti Stefan, broj 0609/012, od 09.06.2012. godine, urađen od strane »Geotehnika Montenegro« d.o.o. Nikšić,
- Idejno urbanističko rješenje, UPbr. 226 DUP-a »Kamenovo I dio, Pržno - Podličak«, broj URŠ32/06/17, od 08.06.2017. godine, sa napomenom urbaniste da sastavni dio istog čini dopis, broj 06-062-U-451/6, od 06.07.2017. godine, urađen od strane »Kalos« d.o.o. Budva i poslisa za osiguranje od odgovornosti broj 0570524/5, od 15.10.2017. godine, izdata od »Lovćen Osiguranje« AD Podgorica,
- Reviziju idejnog rješenja, broj 73-URŠ/17, od 09.06.2017. godine, urađena od strane »Tria« d.o.o. Budva i polisa za osiguranje od odgovornosti, broj 6-28292, od 17.07.2017. godine, izdata od UNIQA Osiguranja AD Podgorica,
- Elaborat originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu (parcelacija po DUP-u kat.parcele br. 835/5 KO Sveti Stefan), broj 48, od 09.05.2017. godine, urađen od strane »Geo & Arh Projekt» d.o.o. Podgorica,
- Elaborat originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu (bruto građevinska površina objekta broj 2, na kat.parceli 835/1 KO Sveti Stefan), broj 59/17, od 06.06.2017. godine, izrađen od strane »Geo & Arh Projekt» d.o.o. Podgorica,
- Elaborat originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu (bruto građevinska površina objekta broj 1, na kat.parceli 835/1 KO Sveti Stefan), broj 60/17, od 30.05.2017. godine, izrađen od strane »Geo & Arh Projekt» d.o.o. Podgorica,
- Saglasnost Mitrović Dragana, da može da se gradi stambeni objekat na UPbr. 226 DUP-a »Kamenovo I dio, Pržno - Podličak«, koji čine kat.parcele 835/1 i 835/5 obje KO Sveti Stefan, ne zahvatajući kat.parcelu 835/5 KO Sveti Stefan, čiji je on suvlasnik za 1/2 dijela, data u pristustvu notara Branke Vuksanović, sa sjedištem u Budvi OVP.br.213/2017, od 29.06.2017. godine,
- Saglasnost »SISTEM GRADNJA BD« d.o.o. Budva, zastupane od strane Kentera Dragana, osnivača Izvršnog direktora, sukorisnika kat.parcele br. 835/3 KO Sveti Stefan, data za izgradnju objekta na kat.parceli 835/1 KO Sveti Stefan, kao i za približavanje do granice njegove parcele, data u pristustvu notara Branke Vuksanović, sa sjedištem u Budvi OVP.br 1502/2017, od 26.05.2017. godine,

- Saglasnost Mitrović Božidara, data da može da se gradi na UP.226 i da se može primaknuti granicama parcele br. 830/3 KO Sveti Stefan, data u pristustvu notara Branke Vuksanović, sa sjedištem u Budvi OVP.br 2106/2017, od 27.06.2017. godine,

- Saglasnost Yakhaev Mikhail, suvlasnika kat.parcele 830/3 KO Sveti Stefan, data investitorima da se potpuno primaknu granicama parcele sa svojim objektima, data u prisustvu notara Branke Vuksanović, sa sjedištem u Budvi OVP.br 2083/2017, od 26.06.2017. godine,

- Saglasnost Kažanegra Ilije, vlasnika kat. parcele 821 KO Sveti Stefan, data investitorima da mogu da se sa svojim objektom koji se gradi na UP 226, na kat. parceli 835/1 i 835/5 KO Sveti Stefan, primaknu granicama njegove kat. parcele br. 821 KO Sveti Stefan, na udaljenosti ne manje od 1,5 m, a sve u skladu sa Idejnim urbanističkim rješenjem, izrađenim od »Kalos« d.o.o. Budva, pod brojem URŠ 32/06/17, od 08.06.2017. godine, ovjerena kod notara Irene Polović iz Budve, OVP-4805/2017, od 02.11.2017. godine,

- Idejni projekat, broj IP251, od aprila 2017. godine, koji je izradio »Kalos« d.o.o. Budva, evidentiran od strane ovog Sekretarijata pod brojem 75/2017, od 07.07.2017. godine, i polisa za osiguranje od odgovornosti, broj 0570524/5, od 15.10.2017. godine, izdata od »Lovćen Osiguranje« AD Podgorica,

- Izvještaj o reviziji idejnog projekta, broj 68-04/17, od 08.04.2017. godine, koji je izradio »Tria« d.o.o. Budva i polisa za osiguranje od odgovornosti, broj 6-28292, od 17.07.2017. godine, izdata od UNIQA Osiguranja AD Podgorica,

- Idejni projekat konstrukcije, broj 16/17, od 04.04.2017. godine, koji je uradio d.o.o. »Team Pro« iz Podgorice i polisa za osiguranje od odgovornosti, broj 6-26778, od 17.02.2017. godine, izdata od UNIQA Osiguranja AD Podgorica, revidovan od strane »Geomaks« d.o.o. Podgorica, broj 09/17, od 05.04.2017. godine,

- Idejni projekat električnih instalacija jake i slabe struje, broj JCG7-08-1082-95, od 08.04.2017. godine, urađeni od strane »Jawel Crna Gora« d.o.o. Danilovgrad, revidovani od strane »Civil Engeneer« d.o.o. Podgorica, broj 07-04/17-S, od 07.04.2017.godine,

- Elaborat energetske efikasnosti, broj: EEE21/17, od 20.08.2017. godine, urađen od strane »Kalos« d.o.o. Budva i Izvještaj o reviziji elaborata energetske efikasnosti, broj 12EEE/17, od 22.08.2017. godine, urađen od strane »Tria« d.o.o. Budva,

- listovi nepokretnosti – prepis, broj 1141, od 28.09. 2017. godine i broj 1060, od 25.10.2017. godine, izdati od Uprave za nekretnine – Područna jedinica Budva,

- Rješenje o nasljeđivanju na zaostavštini pok. Stanka Mitrovića, poslovni broj O.222/2016, URP br. 18/2016, sa konstatacijom da je Odluka pravosnažna na dan 21.07.2016. godine, donjeto od strane notara Branke Vuksanović sa sjedištem u Budvi, prema kojem se za testamentarne nasljednike oglašavaju, Slaven Mitrović, Danilo Mitrović, Veljko Mitrović, Ivan Mitrović, Dražen Mitrović, Blažo Mitrović, Marjan Mitrović, svi za po 1/7 dijela,

- Saglasnosti nasljednika Mitrović Stanka date u prisustvo notara Branke Vuksanović sa sjedištem u Budvi, OVP br.1122/2017, OVP br.1123/2017, obje od 03.05.2017. godine; OVP br. 1076/2017, od 27.04.2017. godine; OVP br. 1135/2017, od 03.05.2017. godine; OVP br.1121/2017, od 03.05.2017. godine; OVP br. 1141/2017, od 04.05.2017. godine; OVP br.1204/2017, od 09.05.2017. godine; OVP br. 1069/2017, od 27.04.2017. godine; OVP br.1070/2017, od 27.04.2017. godine; OVP br. 1120/2017, od 03.05.2017.godine i OVP br.1075/2017, od 27.04.2017. godine,

- polisu za osiguranje od odgovornosti, za investitora »KENMER« d.o.o. Budva, broj 7756453, od 13.04. 2017. godine, izdata od »Generali Osiguranje Montenegro« AD Podgorica,



- tehničke uslove za projektovanje instalacija vodovoda i fekalne kanalizacije i saglasnost na tehničku dokumentaciju, izdati od "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva, broj 01-7842/2, od 16.12.2016. godine i broj 01-4140/2, od 18.07.2017. godine,

- Uslove za izgradnju pretplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i zajedničkog antenskog sistema objekata, izdati od Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,

- saglasnost na mjere zaštite od požara, broj 228/17-UP-I-349/2, od 29.08.2017. godine, izdata od Ministarstva unutrašnjih poslova CG - Direktorata za vanredne situacije,

- ocjenu (reviziju) o primjeni propisanih mjera i tehničkih normativa zaštite na radu sadržanih u elaboratu zaštite na radu, broj 597/17, od 12.10.2017. godine, izdata od »MMK Control« d.o.o. Bar,

- akt Sekretarijata za komunalno-stambene poslove Opštine Budva, broj 07-U-598/2, od 09.08.2017. godine, u kojem se konstatuje, između ostalog, da je investitor za predmetni objekat obezbijedio potreban broj parking mjesta predviđenih DUP-om,

- rješenje o visini naknade za priključenje prilaznog puta na opštinski put, broj 043-U-06-341, od 20.07.2017. godine, izdato od Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, i uplatnica od 20.07.2017. godine,

- Ugovor o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, zaključen sa Opštinom Budva, broj 01-2045/1, od 24.07.2017. godine, kojim je utvrđena bruto građevinska površina predmetnog objekta na sljedeći način: Podrum - 135,20 m² + Suteran - garaže: 441,45 m² + 270,77 m² + I Sprat: 270,77m² + II Sprat: 270,77 m² + Potkrovlje: 270,77 m², što ukupno iznosi: 1.083,08 m² (Garaža: 441,45m² + Po. 135,20 m²).

- potvrdu Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, broj 11-783/1, od 22.09.2017. godine, u kojoj je, između ostalog, navedeno:

»Investitor je ostvario popust po osnovu ugradnje kamene fasade, površine 420,00 m², u iznosu od 6.300,00 €. Prilikom izdavanja upotrebne dozvole, investitor je u obavezi da Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj dostavi Izvještaj komisije za tehnički prijem o izvršenim radovima shodno ugovoru.«

- obračun JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje", broj 382/17, od 19.07.2017. godine i potvrda, broj 01-17/15468, od 22.09.2017. godine, o regulisanom doprinosu za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja, kao i potvrda Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, broj 043-03-5180, od 28.09.2017. godine.

Postupajući po predmetnom zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole, u smislu člana 93, stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, kojim je utvrđeno da dokaze iz stava 1, tačka 2 i 3 ovog člana, a isti se odnose, između ostalog, i na saglasnosti, mišljenja i druge dokaze, utvrđenih posebnim propisima, ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu glavnog projekta, pribavlja organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole po službenoj dužnosti, ovaj Sekretarijat je, aktima broj 06-062-1457/1 i broj 06-062-1456/1, oba od 10.07.2017. godine, tražio od Elektroprivrede CG - AD Nikšić, FC Distribucija - Region 4 (Bar) i Crnogorskog Telekom AD Podgorica, izdavanje elektroenergetske i tk saglasnosti na revidovani glavni projekat.

Kako u zakonom utvrđenom roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje traženih dokaza, od nadležnih organa, isti nijesu dostavljeni (dostavnice sa datumom urednog dostavljanja - potpisi od 17.07.2017. godine), to su se stekli uslovi za primjenu člana 93, stav 3 Zakona, odnosno da se smatra da su saglasna sa revidovanim glavnim projektom u predmetnoj stvari.

Ovaj organ je ocijenio da sve navedeno u ovom postupku, kao i navedeno u građevinskoj dozvoli - reješnju, broj 06-062-U-451/136, od 02.11.2017. godine, potvrđuje odluku iz dispozitiva ovog rješenja jer sve što su žalioци - učesnici usmene rasprave iznijeli odnosi se na nepravilnosti nastale kao posljedica neispunjenih ugovornih obaveza prilikom izgradnje 2 objekta po prethodno izdatim građevinskim dozvolama, za objekte - **faza I i faza V**, sačinjenih između ugovornih stranaka koje je neophodno riješiti pred nadležnim sudom.

Prigovor punomoćnika »Monte Gradnja INC« d.o.o. Budva - Jelene Čordarov, na Elaborat originalnih terenskih podataka izvedenih objekata na terenu, ne obavezuje ovaj organ jer su isti pribavljeni od licencirane geodetske organizacije i obaveza ovog organa nije da provjerava vjerodostojnost istih.

Zahtjev žalioца Radivoja Mitrovića, koji se odnosi na nepoštovanje saglasnosti date za fazu V objekta i približavanje objekta granici UP 226 na 1 m od njegove katastarske parcele br. 890 KO Sveti Stefan, je u nadležnosti drugih organa, kao i zahtjev žalioца Danilović Žarka, vlasnika »Danzar« d.o.o. Budva, zbog neispunjenih ugovornih obaveza koje je imao sa investitorom objekata **faze I i faze V** po građevinskim dozvolama - rješenju br. 06-02-U-886/36/2, od 07.06.2013. godine i rješenju br. 06-02-U-888/198, od 09.12.2013. godine.

Sva izdata dokumentacija vezana za predmetnu građevinsku dozvolu za izgradnju stambenog objekta - faza II, na dijelu UP 226, izdata je u skladu sa odredbama člana 91, stav 1 i člana 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14) i pošto je otklonjen propust, koji se odnosi na održavanje usmene rasprave, ovaj organ u skladu sa odredbama člana 142, stav 1, tačka 1, a u vezi sa članom 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RCG", broj 60/03 i "Službeni list CG", broj 32/11), smatra da je bilo neophodno odlučiti kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se taksira sa 5,00 €, uplatom na žiro račun br. 510-8176777-39, a predaje se preko ovog Sekretarijata.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanim
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- Arhivi

RJEŠENJE OBRADILA,

Vesna Ivanović, dipl. pravnik



TEHNIČKA OBRADA UTU,

Tamara Goliš, dipl.ing.arh.



SEKRETAR,

Stefo Davidović

